

# Zakon o objedinjenoj registraciji i sistemu izvještavanja o obračunu i naplati poreza i doprinosa

Zakon je objavljen u "Službenom listu RCG", br. 29/2005 i "Službenom listu CG", br. 75/2010, 40/2011 - drugi zakon i 145/2021.

## I OPŠTE ODREDBE

### Član 1

Ovim zakonom uređuje se: uspostavljanje i vođenje centralnog registra obveznika poreza na dohodak fizičkih lica (u daljem tekstu: obveznik poreza); obveznika doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (u daljem tekstu: obveznik doprinosa); osiguranika obaveznog socijalnog osiguranja (u daljem tekstu: osiguranik) i sistem izvještavanja i zaštite podataka centralnog registra.

### Član 2

Odredbe ovog zakona odnose se i na prirez porezu na dohodak fizičkih lica, kada poslove obračuna i naplate prireza, u skladu sa zakonom, vrši republički organ uprave nadležan za poreze (u daljem tekstu: Poreska uprava).

### Član 3

Poslove utvrđene ovim zakonom vrši posebna organizaciona jedinica Poreske uprave.

## II ZNAČENJE POJEDINIH IZRAZA

### Član 4

Pojedini izrazi u ovom zakonu imaju sljedeće značenje:

- 1) **centralni registar** je centralna baza podataka o obveznicima poreza i doprinosa i osiguranicima;
- 2) **obveznik poreza i doprinosa** je lice koje je, u skladu sa zakonima kojima se uređuje porez na dohodak fizičkih lica, penzijsko i invalidsko osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti, obavezno da plaća poreze, odnosno doprinose;
- 3) **obveznik prireza** je lice koje je, u skladu sa zakonom kojim se uređuje finansiranje lokalne samouprave i propisima donesenim na osnovu tog zakona, obavezno da plaća prirez;
- 4) **obavezno socijalno osiguranje** je penzijsko i invalidsko osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti;
- 5) **osiguranik** je lice čija su prava i obaveze utvrđena zakonima kojima se uređuju pojedini vidovi obaveznog socijalnog osiguranja;
- 6) **korisnik centralnog registra** je: Republički fond penzijskog i invalidskog osiguranja; Republički fond za zdravstveno osiguranje; Zavod za zapošljavanje Crne Gore (u daljem tekstu: fondovi); Poreska uprava i jedinica lokalne samouprave.

## III USPOSTAVLJANJE I VOĐENJE CENTRALNOG REGISTRA

### Član 5

- (1) Centralni registar uspostavlja se na osnovu postojećih registara koje vode fondovi, državni organi i organi lokalne uprave.
- (2) Organi iz stava 1 ovog člana dužni su da podatke iz svojih registara učine dostupnim Poreskoj upravi.
- (3) Poreska uprava je dužna da korisnicima centralnog registra obezbijedi stalan pristup korišćenju podataka iz njihove nadležnosti.
- (4) Sadržinu centralnog registra propisuje Vlada Republike Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada).

### Član 6

- (1) Upis u centralni registar vrši se podnošenjem jedinstvene prijave od strane obveznika poreza i doprinosa, odnosno osiguranika, na način predviđen posebnim zakonom.
- (2) Oblik i sadržinu jedinstvene prijave propisuje ministarstvo nadležno za poslove finansija.

### Član 7

- (1) Ažuriranje centralnog registra vrši se na osnovu podataka koje obezbjeđuju organi iz člana 5 stav 1 ovog zakona.
- (2) Način ažuriranja centralnog registra bliže se uređuje propisom ministarstva nadležnog za poslove finansija.

## **Član 8**

- (1) Podatke iz centralnog registra, Poreska uprava, dostavlja državnim organima i organima lokalne uprave, na njihov zahtjev, na način i po postupku utvrđenom zakonom.
- (2) Način dostavljanja podataka iz stava 1 ovog člana, uređuje ministarstvo nadležno za poslove finansija.

## **Član 9**

- (1) Podatke iz centralnog registra mogu koristiti osiguranici, na koje se ti podaci odnose. Poreska uprava je dužna da izda odgovarajuću ispravu o tim podacima, danom podnošenja zahtjeva.
- (2) Ako osiguranik smatra da podaci u ispravi nijesu tačni, može podnijeti zahtjev za izmjenu ili ispravku tih podataka, u skladu sa zakonima kojima se uređuje poreski postupak, odnosno pojedini oblici obaveznog socijalnog osiguranja.

# **IV NAČIN PRIKUPLJANJA I OBRADJE PODATAKA O OBRAČUNATIM I PLAĆENIM POREZIMA I DOPRINOSIMA**

## **Član 10**

- (1) Izvještaj o obračunatim i plaćenim porezima i doprinosima podnosi se Poreskoj upravi na jedinstvenom obrascu.
- (2) Jedinstveni obrazac podnose: isplatilac ličnih primanja i drugih prihoda, lice koje obavlja samostalnu djelatnost i drugo lice za koja je zakonom propisana obaveza da samo obračunava poreze i doprinose (u daljem tekstu: podnosilac jedinstvenog obrasca).
- (3) Na jedinstvenom obrascu se iskazuju podaci o: obračunskom periodu; obvezniku poreza i doprinosa; osnovici za obračun poreza i doprinosa; plaćenim porezima i doprinosima i drugi podaci od značaja za obračun poreza i doprinosa.
- (4) Jedinstveni obrazac se podnosi do 15-og u mjesecu za prethodni obračunski period (mjesec).
- (5) Oblik, sadržinu, način popunjavanja i dostavljanja jedinstvenog obrasca propisuje ministarstvo nadležno za poslove finansija.

## **Član 11**

- (1) Poreska uprava je dužna da, prilikom podnošenja jedinstvenog obrasca, izvrši provjeru njegove tačnosti i potpunosti.
- (2) Ako Poreska uprava utvrdi da su podaci u jedinstvenom obrascu netačni ili nepotpuni, o tome će odmah obavijestiti njegovog podnosioca. Podnosilac jedinstvenog obrasca je dužan da, najkasnije narednog dana, dostavi ispravno popunjen obrazac.

# **V NAČIN UPLATE POREZA I DOPRINOSA**

## **Član 12**

- (1) Uplata poreza i doprinosa iskazanih u jedinstvenom obrascu vrši se na evidencioni račun koji se vodi kod Poreske uprave.
- (2) Poreska uprava, sredstva sa računa iz stava 2 ovog člana, nakon njihove identifikacije, dnevno, usmjerava na centralni račun Državnog trezora.
- (3) Sredstva sa centralnog računa Državnog trezora, dnevno, se raspoređuju njihovim korisnicima.

# **VI ZAŠTITA I TAJNOST PODATAKA**

## **Član 13**

- (1) Podaci o obveznicima poreza i doprinosa i osiguranicima predstavljaju poslovnu tajnu i mogu se koristiti samo u svrhe određene zakonom.
- (2) Korisnici centralnog registra dužni su da obezbijede tajnost podataka.
- (3) Zaštita podataka centralnog registra bliže se uređuje propisom Vlade.

## **Član 14**

(1) Podaci iz centralnog registra mogu se koristiti za statistička istraživanja, u naučno-istraživačke i druge svrhe, bez oznake identiteta lica na koje se odnose.

(2) Podatke iz stava 1 ovog člana, na zahtjev, mogu koristiti obveznici poreza i doprinosa, u dijelu koji se na njih odnose.

(3) Bliži način korišćenja podataka iz ovog člana uređuje se propisom ministarstva nadležnog za poslove finansija.

## **VII KAZNENE ODREDBE**

### **Član 15**

(1) Novčanom kaznom od 2.000 eura do 10.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) ne podnese jedinstveni obrazac u propisanom roku (član 10 stav 4);

2) ne dostavi ispravno popunjen jedinstveni obrazac u propisanom roku (član 11 stav 2).

(2) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu, državnom organu, organu državne uprave, odnosno organu lokalne samouprave i organu lokalne uprave novčanom kaznom od 200 eura do 1.000 eura.

(3) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 1.000 eura do 5.000 eura.

### **Član 16**

Novčanom kaznom od 1.000 eura do 5.000 eura kazniće se za prekršaj fizičko lice koje samo obračunava poreze i doprinose, ako:

1) ne podnese jedinstveni obrazac u propisanom roku (član 10 stav 4);

2) ne dostavi ispravno popunjen jedinstveni obrazac u propisanom roku (član 11 stav 2).

## **VIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

### **Član 17**

Propisi za sprovođenje ovog zakona donijeće se do kraja 2005. godine.

### **Član 18**

Danom početka primjene ovog zakona prestaju da važe odredbe Zakona o poreskoj administraciji ("Službeni list RCG", br. 65/01 i 80/04), Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica ("Službeni list RCG", br. 65/01 i 37/04), Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Službeni list RCG", br. 54/03 i 39/04), Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službeni list RCG", br. 39/04), Zakona o zapošljavanju ("Službeni list RCG", br. 5/02 i 79/04) i Zakona o doprinosima za socijalno osiguranje ("Službeni list RCG", br. 23/93, 3/94, 42/94, 13/96 i 45/98), koje se odnose na registraciju poreskih obveznika i osiguranika i podnošenje prijave za obračun i plaćanje poreza i doprinosa, koje su u suprotnosti sa ovim zakonom.

### **Član 19**

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu RCG", a primjenjivaće se od 1. januara 2006. godine.